

Setswana

Kgato

5

Go thusa rremogolo go fola



Siboniso Clifford Mashabane



Go thusa rremogolo go fola

Setswana

Kgato 5

ISBN: 978-1-77981-386-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Siboniso Clifford Mashabane

Moranolodi: Malebogo Gaepe

Motshwantshi: Luyanda Cwane

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Go thusa rremogolo go fola



Siboniso Cliford Mashabane



Ke nako ya difitlholo.

Ba lelapa ba letetse rremogolo go tla go
dulela difitlholo le bona.


Ijoo! Rremogolo o reletse a bo a wa! O
gobetse letsogo mo go maswe.

Rremogolo o kwa bookelong.

Dingaka di baakantse marapo a letsogo la gagwe.

“Rremogolo, o tla tshwanelwa ke go dula mo bookelong malatsi a se makae,” ga bua ngaka.

Rremogolo o tsofetse, go tla mo tsaya nako gore a fole sentle.





Ka Mosupologo, mmemogolo le Mbali baya go rapelela rremogolo kwa bookelong.


“Dithapelo tsa rona di tla go thusa go fola,” ga bua Mbali.

“Ke a leboga” ga bua rremogolo.

Ka Labobedi, Fana le mme ba mo tlišetsa diapole le dipanana.

“Maungo a tla go thusa go fola,” ga bua Fana.

“Ke a leboga,” ga bua rremogolo.





Ka Laboraro, Mbali le rre ba mo tlišetsa buka gore a buise.

“Go buisa go tlaa go thusa go fola,” ga bua Mbali.

“Ke a leboga,” ga bua rremogolo a tsaya buka.

Ka Labone, Fana le malome Mosa ba tlisetsa rremogolo seyalemowa.”

“Go utlwelela mmino go tla go thusa go fola,” ga bua Fana.

“Ke a leboga,” ga bua rremogolo.





“Ka Labone, ngaka a tthatlhoba letsogo la ga rremogolo..

“Letsogo la gago le fola sentle rremogolo. O ka ya gae, mme ka Mosupologo o tshwanetse go tla go tthatlhabiwa,” ga bua ngaka.

“Ke a leboga,” ga bua rremogolo.

Rremogolo o ipaakanyeditse go ya gae!

Fana le rre ba tlile go mo tsaya.

“Rremogolo, rotlhe re itumeletse gore o tla gae!” ga bua Fana.





Kwa gae, Mbali, mme, mmemogolo le malome Mosa ba baakanyetsa kamogelo ya rremogolo.

Mmemogolo o bakile kuku.

Malome Mosa o besa nama.

Mme o teka tafole.

Mbali o budulela mowa mo dibaluning.



Rremogolo o gorigile!

Botlhe ba itumetse.

“Ke a leboga ba lelapa la me,” ga bua rremogolo.

“Lerato la lona le nthusitse go fola!”



Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di thagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

